



Shuter & Shooter

PUBLISHERS (PTY) LTD



THULAGANYO LE KELOTLHOKO




E ka bonwa gape ka go tsena mo inthaneteng www.shuters.com

Setswana Tota



Mophato

5



PHOTOCOPIABLE

OS1001272

CUSTOMER SERVICES

METSELETSELE E YA DIBUKA E BONWA GAPE KA
DIBUKA TSA SEELEKETERONIKI

www.shuters.com

Tel: +27 (0)33 846 8721 / 22 / 23 • Fax: +27 (0)33 846 8701

sylvie@shuter.co.za • robert@shuter.co.za • tiny@shuter.co.za • thandeka@shuter.co.za





KGWEDITHARO 1			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
Beke 1 le Beke 2	1. A RE ITAPOLOSENG		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	1	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa puiso ya kang Go araba dipotso ka molomo	2-5	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Go boeletsang kang e ba neng ba e reeditse Go dipotso ka ga yona	5-6	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Thulaganyo ya sekwalwa mo tsebeng 8) Go kwala kang	7-8	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo Pakajaanong, sediri le lediri Kgato ya go dira ka mafoko Mainatota, Mopeleto, Mainagotlhe, Makaelagongwe, Matshwao a puiso (. le ,) khutlo le phegelwana	8-10	
	THUTO 5 Tekanyetso Tiro ya poeletso ka ga popego ya puo Go reetsa kang gape le go e tlotla gape. Poeletso ka go kwala kang Itekanyetso	10-11	
Beke 3 le Beke 4	2. NTSHALE MORAGO		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	12	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa ditaelo Go tlhomaganya ditaelo sentle Go neela ditaelo Go neela puo e e ipaakanyeditseweng	13-15	

	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa setlhangwa sa ditaelo	15-16	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala Tirogae	17	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Tsebe 18 Kgato ya go dira ka dipolelo: Madirimafeledi Tumalano ya sediri le lediri Bokao jo bo tlhamaletseng: lefoko ka lefoko	18	
	THUTO 5 Tekanyetso Tsebe 19 Tiro ya poeletso ka go latela ditaelo Go bua ka go latela ditaelo Go buisa ditaelo Madirimafeledi Mopeleto Itekanyetso	19	
Beke 5 le Beke 6	3. PODI YA TSELA		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	20	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa puiso ya athikele Tlotlofoko Go araba dipotso ka molomo	21-24	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa go buisa Go buisa athikele ya lokwalodikgang	24-27	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go kwala athikele ya lokwalodikgang	27	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Pakafetileng Pakatsweledi Puo ya papiso Kgato ya go dira ka mafoko: Malatodi Mopeleto Tlotlofoko	27-29	

	THUTO 5 Tekanyetso Go buisa athikele Go ikwalela athikele ka bowena Go kwala dipolelo ke pakafetileng le ka pakatsweledi Malatodi Itekanyetso	29-30	
Beke 7 le Beke 8	4. NTHUTE NGWAO		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	31	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa puiso ya naane Go tltla naane Go araba dipotso tsa molomo Tlotlofoko	32-35	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Go buisa naane Go araba dipotso ka ga naane	35-36	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go kwala naane	37	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Dipoapoeletso le poeletsomodumo Kgato ya go dira ka mafoko: Ditlhogo tsa maina Dithito (bofelo) tsa maina jaaka mo lebokong Tlotlofoko	38-39	
	THUTO 5 Tekanyetso Go supa diponagalo tsa poko Itekanyetso	39	
Beke 9 le Beke 10	5. RE IPELA JANG		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	40	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa puiso ya leboko Go araba dipotso tsa molomo ka ga theetso Tlotlofoko	41-44	

THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Puiso ya leboko Go araba dipotso ka leboko	44-45	
THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Tirogae ka poko Go kwala leboko	45	
THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Dipolelonolo Puo ya papiso le bokao jo bo tlhamaletseng Kgato ya go dira ka mafoko: Makopanyi	46	
THUTO 5 Tekanyetso Theetso ya tlhagiso ya leboko Kwala leboko Bokao jo bo tlhamaletseng le puo ya papiso Makopanyi Itekanyetso	47	

KGWEDITHARO 2			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
Beke 1 le Beke 2	6. GO SALA DITAELO MORAGO Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	48	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa ditaelo tse di fiwang Bua ditaelo tse o di tlhamileng mo phaposing	48-52	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Buisa ditaelo tse o di itlhametseng mo phaposing	52-53	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go kwala setlhangwa sa ditaelo	53	

	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Polelonolo le polelopate Kgato ya go dira ka mafoko: Letlhalosi la mokgwa, felo le nako Mopeleto Matshwao a puiso	54	
	THUTO 5 Tekanyetso Go kwala motswako o latela ditaelo Dipolelonolo le dipolelopate Go dirisa matlhalosi mo dipolelong Itekanyetso	55	
Beke 3 le Beke 4	7. A KE WENA TOTA?		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	56	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go ipaakanyetsa dipotsotherisano Go tlotla ka dipotso tse le di tthamileng	57-59	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa temana ya pegelo Go araba dipotso ka ga temana ya puiso Tlotlofoko	59-62	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala Go kwala setlhangwa sa tshedimosetso	63	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Pakatlangtsweledi Pakafetilengtsweledi Kgato ya go dira ka mafoko: Matlhaodi Mopeleto Matswao a puiso	64	
	THUTO 5 Tekanyetso Go tlotla ka setlhangwa sa tshedimosetso Go kwala setlhangwa sa pegelo Go dirisa matlhaodi mo dipolelong Mopeleto Matswao a puiso Itekanyetso	65	

Beke 5 le Beke 6	8. BOIKGANTSHO JWA RONA		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	67	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa leboko le le buisiwang Go boka leboko mo phaposiborutelong kgotsa go opela Go araba dipotso tsa molomo	69-71	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa leboko gape Go araba dipotso	71-72	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go kwala leboko le o le itlhametseng	72	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Pakajaanongtsweledi Kgato ya go dira ka mafoko: Mainakgopolo Mainagoboka Bokao jo bo tlhamaletseng jwa mafoko kgotsa bokao jwa botshwantshi	73-75	
	THUTO 5 Tekanyetso Go buisa leboko Go kwala leboko Mainagoboka Mainakgopolo Malatodi Itekanyetso	75-76	
Beke 7 le Beke 8	9. NTLHABELE DINAANE		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	77	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa tlhamane Go araba dipotso tsa molomo Go neela motlotlo o o ipaakanyeditsweng Tlotlofoko	78-81	

THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa tlhamane Go araba dipotso ka ga tlhamane	81-82	
THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala Go ikwalela tlhamane ya gago	82-83	
THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Dipolelonolo: sediri, lediri, sedirwa Kgato ya go dira ka mafoko: Puosebui Bongwe le bontsi	83	
THUTO 5 Tekanyetso Go tlotla tlhamane Go itlhamela tlhamane Puosebui Mopeleto Matshwao a puiso Itekanyetso	84-85	
BEKE YA 9 BEKE YA 10 LE TLHATLHOBO YA BOGARE JWA NGWAGA		

KGWEDITHARO 3			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
Beke 1 le Beke 2	10. KE LABILE KAE?		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	88	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa fa bangwe ba tlotla ka maitemogelo a botshelo Go tlotla ka maitemogelo a gago a botshelo	89-90	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa ka ga Bukatsatsi Go araba dipotso ka ga Bukatsatsi	90-91	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala Go kwala maitemogelo mo bukatsatsing	92	

	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Pakajaanong Pakafetileng Tshwantshanyo Kgato ya go dira ka mafoko: Maameditho	92-93	
	THUTO 5 Tekanyetso Go kwala bukatsatsi Maemedi Makopanyi Tshwantshanyo	94	
Beke 3 le Beke 4	11. A RE YENG MAREKELONG		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	95	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa papatso go tswa mo seyalemoweng Go araba dipotsosa molomo ka papatso	96-98	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa papatso go tswa mo lokwalodikgannyeng Go araba dipotso ka papatso	98-100	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala Go ikwalela papatso Go kwala papatso ya lokwalodikgang	100-101	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Sediri, ledirimafeledi, Tumalano ya sediri le lediri Kgato ya go dira ka mafoko: Tshwantshanyo Matshwao a puiso	101-102	
	THUTO 5 Tekanyetso Go kwala papatso Tshwantshanyo Tumalano ya sediri le lediri Matshwao a puiso Itekanyetso	103	

Beke 5 le Beke 6	12. GA DI BONWE BONOLO		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	104	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa naane Go araba dipotso tsa molomo ka naane Tlotlofoko	105-108	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa naane go tswa mo bukeng ya puiso Go araba dipotso ka naane	108-109	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala Go itlhamela naane o be o e kwala	110	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Modiriso go Modiriso taelo Matshwao a puiso	110-111	
	THUTO 5 Tekanyetso Go kwala naane Go fetolela dipolelo go nna dipotso Modiriso taelo Malatodi Bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi	112	
Beke 7 le Beke 8	13. BO TLA SA JANG?		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	113	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa puiso ka ga maemo a bosa Go tsibogela dipotso ka ga maemo a bosa Tlotlofoko	114-117	

	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go batla pegelo ya maemo a bosa mo lokwalodikgannyeng Go buisa tsa maemo a bosa Go araba dipotso ka tsa maemo a bosa	117-119	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala Go rala mmapa wa maemo a bosa Go buisa matshwao a maemo a bosa ka nepagalo	119	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Dipolelonolo Dipolelotswako Kgato ya go dira ka mafoko: Makopanyi Madiri Tlhaloso ya lefoko ka lefoko	120	
	THUTO 5 Tekanyetso Go bontsha maemo a bosa ka kerafo Makopanyi Madiri Tlhaloso ya lefoko ka lefoko Itekanyetso	121	
	14. METSHAMEKO		
Beke 9 le Beke 10	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	122	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa puiso ya motshameko wa tiragatso Go tlotla ka motshameko mo phaposiborutelong Go araba dipotso tsa molomo ka se se buisitsweng	123-127	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa motshameko wa terama Go araba dipotso ka motshameko	128	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala Go ikwalela motshameko, o bile o naya le dielo tse di tlhaloganyegang	129	

THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Puo ya papiso Dipolelonolo le dipolotswako Kgato ya go dira ka mafoko: Madiri - go gokeleal megatlana e e farologaneng jk. -ela, -ega, -olola, -isa, -ana, -aka, jalojalo. Mopeleto Matshwao a puiso	129	
THUTO 5 Tekanyetso Go kwala motshameko Puo e e tlhamaletseng le ya papiso Go fetolela dipolelo go nna dipotso Go dirisa puosebui Go dirisa madiri mo dipolelong	130	

KGWEDITHARO 4			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
Beke 1 le Beke 2	15. RE ETA KA DIKAKANYO		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	132	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa kgang Go buisana ka kgang Go araba dipotso tsa molomo Tlotlofoko	133-135	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa kgang Go araba dipotso ka ga kgang Go tlhagisa kgang mo phaposiborutelong	136-137	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala Go kwala kgang ka setlhogo se se filweng	138	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Sediri, sedirwa Kgato ya go dira ka mafoko: Popego ya lefoko - tlhogo, modi, mogatlana Mopeleto Matshwao a puiso	138	

	THUTO 5 Tekanyetso Go kwala kgang Go dirisa puosebui Go bon tsha popego ya lefoko Matshwao a puiso Itekanyetso	139	
Beke 3 le Beke 4	16. TLHOKWA LA TSELA		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	140	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa pegelo ya lokwalodikgang Go bega ka ditiragalo Go bega ka ditiragalo Go buisana ka ga ditiragalo Go araba dipotso ka ga ditiragalo	141-144	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa ditshwantsho Go ranola ditshwantsho Go araba dipotso ka ga ditshwantsho	145-148	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala Go kwala pegelo o dirisa kerafo	148-149	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Polelokalaina Kgato ya go dira ka mafoko: Makaelagongwe	149-150	
	THUTO 5 Tekanyetso Go kwala pegelo Go dirisa puopegelo Polelokalaina Makaelagongwe Itekanyetso	151	
Beke 5 le Beke 6	17. TSHEDIMOSETSO		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	152	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa puiso ya tshedimosetso Go tsibogela dipotso ka se se reeditsweng	153-156	

	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa setshwantsho Go araba dipotso ka puiso ya setshwantsho	156-157	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala Go kwalasetlhangwa sa tshedimosetso	158	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Polelwanakalaina Polelwanakalatlhalosi ya letiro Kgato ya go dira ka mafoko: Thuanyisediri Matshwao a puiso	158	
	THUTO 5 Tekanyetso Go rala setshwantsho o be o se tlhalosa Go tlhalosa puo ya botshwantshi Polelwanakalaina Polelwanatlhalosi ya letiro Thuanyisediri Matlhalosi Matshwao a puiso	160	
	18. LE KAE KA KOO?		
Beke 7 le Beke 8	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	161	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa puiso ya lekwalo Go araba dipotso tsamolomo ka ga lekwalo	162-165	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa lokwalotshelo Go araba dipotso ka lokwalotshelo	165-169	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala Go kwala lekwalo Go kwala bukatsatsi	169-170	

THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Lediri Lelatlhelwa Kgato ya go dira ka mafoko: Malatodi Mopeleto Matshwao a puiso	170-171	
THUTO 5 Tekanyetso Go kwala lekwalo Go rala lokwalotshelo Go kwala bukatsatsi Malatodi Madiri Go bontsha tlhogo, modi, mogatlana mo mafokong Madiri Malatlhelwa ltekanyetso	171	
BEKE YA 9 BEKE YA 10 LE TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA		



Most of our titles are also available as e-Books!

For more information, contact:

- Customer Services: 033 8468721/22/23
- Visit our website www.shuters.com

Or scan the QR Business Card shown here:



Compatible with:



more than just paper behind glass

THULAGANYO LE KELOTLHOKO

E ka bonwa gape ka go tsena mo inthaneteng www.shuters.com



Shuter & Shooter

